



САНА ОЛОХ

Чурапчы ууцуну хакнаба

12+

2013 сн
Алтынны
8
күнэ
ОПТУОРУНЬУК
№ 154
(10773)

ХАБЫАТ 1951 СЫЛ АЛТЫННЫ 15 КҮНҮТТЭН ТАХСАР

Улууска хирургия отделениета тэрлибитэ 55 сылыгар

УВУЛУӨЙДЭЭХ ДААТАНЫ БӨЛИЭТЭЭНИН

Алтынны 4 күнүтэр улуус кини-гэр "Айылы" Култуура уонна духуобунай сайдыыты кини-гэр Чурапчы улууну-тар хирургия сулуусунга тэрлибитэ 55 сыллаах увулуөйүтэр анал-мыт үөрүүтээх дыһал буолла.

Бырааһынньыкка анаан көргөтүл-лүбүт сценага кыгытыгытар анаан туру-оруллубут остуолга олорон кини ба-льыһа кылаабынай бырааһыл салбуу-аччы Александра Васильевна Седли-цева үөрүүтээх дыһалы илээн са-далаан ыытта. Кини Чурапчы улууну-тар хирургияга сайдан кэлбит ис-ториятын сийлини кэпсэтэ. История кэрчигэстэ, үлэһиттэр дьон слайданаан экранга көрдөрүлүбүттэрэ кэпсэни ситэрэн-хоторон биэрдилэр.

Сценага бастааһынан 1960 сыллартан үлэһиттэр Д. В. Павлов, Е. Д. Ефремова, А. Г. Поисеева, А. М. Абрамова, Т. С. Ба-рахсанова тахсаллар. Александра Ми-хайловна Абрамова: "1951 сыллаахтан үлэһиттэри Дьыа-уот кыраарас, үлэ-лүбүтүсү устулуобуһа ыарахан этэ. Билигин биллэ-кэстэ тубуста. Улэһиттэргэ баа на-

ада. Талан ылбыт идэһиттэр бөрүннү-лээх буолун!" - дьыта. Ор сыл бы-рааһынан үлэһиттэр Данил Васильевич Павлов Чурапчы дьонно-сэргэтэ специа-лист буолан кэлбиттэр үчүгүйдүк көрсүбүттэрин, өйөбүттэрин күндүтүк саныырын, махтанарын эттэ.

1970 сылтан үлэһиттэр Л. Г. Попова, А. И. Егорова сценага тахсаллар. Кини-лэр бэйэлэрин үлэһиттэр кэмнэрин, оч-чотоогу медицинакэй үлэһиттэри ары-нылар.

1980 сыллартан үлэһиттэргэ сце-нага Н. М. Мартыанова, М. Д. Антипина, Л. Р. Федосеева, М. Д. Дьячковская кыгырыллар. Бу кыгыры үлэһиттэр-тэн медисистэрэртэн сардалаан быраас идэтин баһылаабыттар элбэхтэр. Тыл эпипиттэр бастакы билиилэрин-көрүүлэрин Чурапчы хирургиятыгар ылбыттары махтана арынылар.

1990 сылтан үлэһиттэр аатта-рылтан өр сыл хирургическай отделениета сибидиссайдэбит Надежда Ни-колаевна Кузьмина тыл эттэ. Кини хи-рургия сайдан иһэрин, билигин бол ком-

пьютер нүгүө сүбө ылан араас уустук эпэрээссийэлэри оноруохка сөбүн эттэ. Медицина сай-дан иһэринэн идэ-ни, сатыбылы ма-ды үрдэтэлиэхтэ-рин бэлэтиэтэ.

Хирургическай отделениета сибидиссайдэтин, улуус кылаабынай бы-рааһынан үлэһиттэр Николай Егорович Торговкин Чу-рапчы улууну-тар үлэһиттэр кэмнэрин олус күндүтүк саныырын, оқолоро бу улууска төрөбүттэрин, специалист, го-рийсөччи быһылыгынан сайдарыгар хи-рургическай отделениета үлэһиттэр олук уурбутун эттэ.

Бырааһынньыгынан эрдэлээн сө-бидиссайдэтин үлэһиттэр В. А. Гоголев, А. А. Попов, М. Г. Эверстова, Дьокуус-кайтан, ыаллы улуустартан кэлбит ыгырыллар ылдыгыттар, о. д. а. тыл эттилар.

Бырааһынньыккаагы дыһалга улу-ус баһылыга А. Т. Ноговицын, улуус Муоньанын председатели В. В. Гуляев кыгытыны ылдылар, тыл эттилар. Дьон доруобуйатын туһугар үлэһиттэр саамай уустук, эпипиттэстээх идалаах хирургическай сулуусна үлэһиттэригар улу-ус дьонун-сэргэтин, тус бэйэлэрин аат-тарыттан махталларын биллэрдилэр.

Увүлуөйүнэн сибидиссайдэтин хирургическай отделениета үлэһиттэр, үлэһиттэр сыдыар медисистэр улахан болохторо наараадаланылар.

"Боотуруускай улуус 375 сыла" бө-лөһүн быраастар А. А. Попов, Н. Н. Кузьмина, медисистэрэлэр Л. Г. Попова, Е. Д. Ефремова, А. П. Макарова.

"Российской Федерации доруобуйа-тын харыстабылын туйгуна" бө-лөһүн



Наараадаланаар А.А. Попов

медисистэрэ Л. Л. Дьяконова.

"Саха Республикатын доруобуйа-тын харыстабылын туйгуна" бө-лөһүн медисистэрэлэр Е. Д. Ефремова, А. И. Сивцева, С. В. Попова, С. Ф. Винокурова, Е. М. Эверстова, Доруобуйа харыстабы-лын министрискэтин бөчүөгүнэй грамотатынан хирургическай отделениета сибидиссайдэтин В. С. Попов, анестезиолог-быраас С. Х. Борисов, министрискэтин Махтал суругуван медбырааттар М. Г. Абрамов, М. К. Демьянов, медисистэрэ О. А. Попова.

СР доруобуйа харыстабылыгар үлэһиттэрин профсоюзун рескомун бө-чүөгүнэй грамотатынан А. И. Сивцева, М. Е. Баранцова, реском Махтал суру-гуван С. В. Попова, С. Ф. Винокурова.

Улуус баһылыгы Махтал суругу-нан быраас В. А. Гоголев, Чурапчы иһилиэгин баһылыгы Бөчүөгүнэй грамотатынан Р. В. Пахомов.

Кини баһылыга салалтатын Бөчү-өгүнэй грамотатынан Х. И. Илларионова, К. А. Монаярева, С. В. Гоголева. Сала-та Махтал суругуван Н. С. Сивцев, В. Е. Аммосов, А. И. Саввинов.

Увүлуөйү бэлэтиги кэлбиттэри, наараадаланыгыттары эрдэлээн ыл-лам ырыа ылланыа, үткүү тардылына. Алексей СЛЕПЦОВ.



Хирургия отделениета эр дьонно.

Алтынны 4 күнэ — Учуутал күнэ

«ЭЙЭБЭС СҮРЭХТЭН ЭБЭРДЭ!»



Ветеран-учууталлар

Алтынны 4 күнүтэр улууспут кини-гэр Учуутал күнүн уонна Россия үрдүнэн эбии үөрөхтөөһүн тэрли-битэ 95 сылын бэлэтиэттилар.

Өр сылларга үөрэх айттыгар үлэһиттэр аастыт учуу-таллары уонна улуус үөрэтирин үлэһиттэрин "Чу-рапчы улууна(оройуона)" МТ баһылыга А. Т. Ногови-цын, улуус муоньанын председатели В. В. Гуляев, улуус баһылыгы социальнай бөһүөрүөстэргэ солбууааччы И. П. Уаров эрдэлэтилар.

Тэрэһин сүрүн даһылаатын үөрэх управлениети-тин начальнига, РФ уоткай үөрөхтөөһүн бөчүөттэ-ах үлэһитэ, Саха Республикатын үөрэтирин туйгу-на К. К. Чивилищаров онордо. Быһылыгы сылга үөрөх ха-ачыстыбатын сайыннарар сага сокуон үлэһиттэр киир-битин, "Музыка для всех" дьыа бырайыак сардалаа-тын туһунан билиһиннэрдэ. Бу бырайыак чэр-эгиттээн хас биэрдий оскуолага анал кабинеттар аһыллан үлэ-лэстэхтэр, оқолор музыкальнай инструмента он-нууур дьондордун сайыннарыллар. Бир кэллим эксэман түмүгүнэн билигин улууспуттар үөрэх ха-ачыстыбата кини үс сылга үрдэбилэ, быһыл үрдүк үөрөхкө киирбит көрдөрүүтэ 88% буолбутун, учуутал-

лар араас таһымаах куюнуустарга, күрөхтөөһүн-лэргэ үрдүк көрдөрүүлэктэрин кэпсэтэ. Оқолорбут араас таһымаах күрөхтөөһүннэргэ, куюнуустарга ситиһилиэхтик кыгытыгыттар, Аан дойду таһымыгар тийэ билибиттэр. Президенттэ Е. А. Борисов тла сирин сайдыытыгар улахан болломтоно уулар. Онн, иннигикин экологическай уонна кыраайы үөрэтэр-чиһигэр, агро хайысхалаах оскуолалар үлэһиттэргэ былааннары билиһиннэрдэ. 2013 с. буолбут араас тэрэһиннэр түмүктэринэн тутуу, мээбэллэри сагар-дыы, өрөмүөннөөһүн үлэлэрэ оскуолаларга уонна уһууааннарга күөсү барытын эттэ. Быһылыгы үөрэх дьылыттан улуус оскуолаларыгар бир кэллим форма киирерин сьрдэттэ. Ветеран-учууталлары, үөрэх айт-тыгар биэргэ үлэһиттэр-хамылы сыдыар коллегала-рын эрдэлэтилар.

Саха Республикатын Президентин Ыйварынан фи-зическай култуура уонна спорт айттыгар өр сылларга таһаарылаахтык үлэһиттэрин иһин "СР физическай култуурага уонна спортка үтүөлээх үлэһиттэ" Д. П. Кор-кин аатынан спортивной интернат-оскуола директо-рыгар Николай Николаевич Гуляевка бөчүөттөөх аат иһэрилиннэ, республика социальнай-экономическай сайдыытыгар үтүөлүн иһин СР Правительствотын грамотатынан Д. П. Коркин аатынан спортивной ин-тернат-оскуола дириэктэри хаһаайыстыбынай үлэһиттэр солбууааччы Александр Дмитриевич Рожин наараа-далана.

Улуус социальнай-экономическай сайдыытыгар кылаагыттары иһин увулуөйүтэр "Боотуруускай улуус 375 сыла" бө-лөһүн наараадаланылар. Эрилик Эри-стивин аатынан Чахыр орто оскуолатын ветеран-учуу-тала Егор Алексеевич Флегонтов, Н. Д. Сүбүрүускай аатынан Болтоно орто оскуолатын ветеран-учуутала Ейдюкия Афанасьевна Винокурова, И. Е. Федосеев-До-со аатынан Диринг агро-оскуолатын ветеран-учуу-тала Марфа Николаевна Протодьяконова, В. С. Соловьев-Волот Боотур аатынан орто оскуола ветеран-учуутала



Н.Н. Гуляев наараада тутар.

Екатерина Михайловна Ефремова, Д. Д. Красильников аатынан Мугудай орто оскуолатын ветеран-учуутала Ирина Егорова Сивцева, С. А. Н. Сөгүрүөдөв аатынан Чурапчы орто оскуолатын ветеран-учууталлара Ана-стасия Степановна Дьыаева, Анна Харлампьевна За-харова, Дина Васильевна Монаярева, Елизавета Мироньяна Дьячковская.

Сэрин уонна педагогическай үлэ ветерана И. М. Павлов, педагогическай үлэ ветеранина Н. И. Дьячковская, М. Р. Сысолятин, Е. С. Лукина, Г. К. Ма-каров, "Үөрүү" өрө кини дириэктэргэ Д. А. Илларио-нов, Ойулуун орто оскуолатын дириэктэргэ А. П. Мак-симов, Сылан орто оскуолатын эбии үөрөхтөөһүн пе-дагога Д. Д. Макарова, эдэр учууталлар ааттарыттан Е. И. Егорова араас сылларга биэргэ алтыстыт, үлэһиттэр коллегаларыгар, эбии үөрөхтөөһүн салайааччыла-рыгар, эдэр учууталларга бэйэлэрин баа санааларын, алгыс тысларын эттилар.

Кэрэ, үтүөр, сьрдэһэ угууар учууталлары, өр сылларга үлэһиттэр ветеран-учууталлары, кэчээртэ мьчат дьонун сайыннарыла, талаанын арайыта күөс-көмө буолар салайааччыларга эбии үөрөхтөөһүн иһитиллэччилэрэ ырыаны, үткүүнү балах уунулар.

А. ДЯЧКОВСКАЯ

Улууска — бу күнүргө

НААДАЛААХ, ТУЪАЛААХ ТЭРИЛТЭ БУОЛСУ



Соторутаадыга улуус баһылыгы А.Т. Ноговицын ыгытырыгыттан республикатаары Элбэх функциялаах киши салыааччыга Татьяна Анатольевна Гладкова кэлэ сырыкта. Бу киши функцияла билиги удуусуугар ахсышыы ыйтан үлэниңде Хонгуората "Ары" сир-туом дьлэтин уонна "Илгэ" маһанын ички ардыларыгар ички этэстээх таас дьлэ тутуулан бүтөн эрэр.

Татьяна Анатольевна бу тарилтэ туту үлэниңтээгин билиһинээрэр:

— Элбэх функциялаах киши Дьокуускайга Президент Е. А. Борисов укааһынан тэрлэһибитэ. Удуустарга филиаллардыаһыт. Билигин 100-тэн таһса үлэһиттээһипт. Сүрүн сылаа кэһилэһиһээр өңөнү өңөрүү буолар. Перечень быһылыынан барыта 275 өңө көрүгө өңөһулар. Федеральная структуралары кытарыт дуоҕабардыаһыт. Сир боһуруостарыттан, дьлэни-уоту туһаныыттан сарылаан араас юридической боһуруостарга, тарилтэлэр сокуоннары тутуһууларыгар, докумуоннары толорууга кэһилэһиһээр өңөлөрү өңөрбүт. Дьон-сэргэ билиһрээт

эрэр. 800-тэн таһса киһиэхэ тарилтэ-ческой комм өнөрдуубут. Холобур, дьон сайабытыланналар хантык төрүөккэ, сокуонна олоһуран илэ-астаммыттары, үлэтин тохтоотуу хантык бириг-виһилэрин, докумуоннары комитэр өңөттөрүүтэ, социальная көмүскэл боһуруостарыгар, о. д. а. быһаагтарыыта билиһрээ кэһилэһтирин сөп. Араас консультациялары, субалары биһрээбит. Кырдыаастар, кыамаат араһа билиги өңөбүтүнэн дьлэлэригэр ыгыран туһаныахтарыы сөп. Удуустар өңө хантык көрүгүн өңөрөллөрүгэр өңгүл ылаһлар. Холобур, Ньурба-таары филиал-95, Намнааһы-75 өңө көрүгүтэр көңүллээхтэр. Үлэбит араһыны тарилтэбит аһылытынары билиһинээрээһипт.

Филиалларбыт Горнайга, Намга, Орто Халымага, Ньурбага, Аммага, Эдьигээнгэ, Эбөөн-Бытаһыга бааллар. Бу сыла Чурапчыга, Хангалааска, Ленекэйга, Аллараа Бээтээхкэ аһылыахтара Чурапчыга 8 киһи үлэһиэр. 35-гэр дьлэри саастаах, үрдүк үөрэхтээх буолуохтаахтар. Куоһуруус төрүгүтэр олоһуран 19 киһи сайабытыланна биһрбитигэр тестирование ыыттыбыт. Иккис түһүмэхкэ 10 киһи хаалла. Онтон сүүһэрдыаһипт. Салайааччытын боһуруоһун улуус баһылыгыныы быһаарыытыбыт. Баһылык Андрей Тимофеевич билиһрээ сыһыаннаах улуус тарилтэлэрин көрдөрдө, салайааччыларыныы билиһинээрды. Улуус салалтатыныыны биһргэ үлэһитимитин торумнастыбыт. Ошон үлэһитиригэ бэлэһипт.

Кэпсэттө Алексей СЛЕШЦОВ. Хаартыскара: Т.А. Гладкова.



ТҮӨЛБЭ КЫРДЬАБАСТАРЫГАР ДЬОРО КҮН

Аан дойдутааһы Кырдыаастар күнүһүнүн сибэстээт, өр кэмгэ үгүө суобастаахтык үлэһэбит, оройуоһу сыйдыгылар бэйэлэрин тутууна да кэмэһипт кыһалттарыны кыһлэһиһипт араам саастаах дьоммутугар аһаан, махтал уонна ытыктабыл бэлэһитин тирдэн удуусуугар элбэх тэрээһин ыытылар.

Алтынныы 6 күнүгэр "Кийи" ТОС кырдыаастара "Алгыс" кафедамунуһулар Кийилэргэ аһаан ТОС салалтата (сал. Старостин Проконий Ишнокентьевич, сөлб. Иустина Валентина Николаевна) актыба истин-иһирэх дьоро күнүн тэрйидилэр. Барыта "Кийи" ТОС-ка 70 саастарыны аһыт 30 киһи оһорор. Кийилэр бары норуот хаһаайыстыбатын араас салааларга, орну иһитигэ, культуура иһитигэр үлэ бөһгү үлэһэбит, билигин да олоһо актыбылыга позицияларын сүтэрбөтөх, чутас дьоммутугар күүс-көмө, өйбүл буолуларын ыйды.

лан оһорор ытык кырдыаастар.

Хөмүс дьуруһун тыаһыгар доһуһоһулаан сахалыгытаһаастаах дьлбэр тутуурдаах дьлбэр хотуттар ылдыгытарыны көрүстүлэр уонна иһин ыйдырэх, байым аһаастаах остуолга ыгырдылар.

ТОС салайааччыта, Чурапчы удуһун Мунһаһын депутаты Старостин Проконий Ишнокентьевич ТОС үлэһити-хаммаһыны, иһити быһааннарыны сийлини сырдатаһан туран, туөлбө кырдыаастарыны үгүө субалэра-амалара, кийилэр өйбүллэрэ дьону түмүүтэ, иһити үлэһи куруук улахан тирэх буоларын ыйды.

Бу дьоро күн Чурапчы удуһун баһылыга Андрей Тимофеевич Ноговицын, баһылыгы экономика боһуруостарыгар салыааччы Ишнокентий Константинович Матвеев кыттылыны ыһан, кырдыаастарга эрр-дэлэрин тиртилэр.

Хантык баһар бырааһыны-

нык ырыата-тойута суох буолбат. Бу да күн элбэх ырыа ыллалла, оһорор түөлбөбит көрө куоластаах ылбаһай ырыаһыттарыны: Василий Кузьмыны, Дария Попованы, Ирина Петровна-ныода ылдыгытар олус сөбүлээһилэр, ытык тыаһын харыстаабаһылар. Ирина Петрова уонна Валентина Иустина хөмүскэ оонноһон сирни ситэрэн биһрдылэр.

Ытык-мааны дьоммут сылаас чойи иһэ-иһэ ирэхоро кэһсэтэн, уруккуну-хоһукууну аһыһан, ыллалан-туойан илиһлэригэр кайи тутуурдаах үөрөһ-көтөн тардыһылар.

Утунуң үлэһитин тэр-дидиһит илиһипт. Эһө сийэтэ биртэтин, Сүрүн да аһараа иһэр-эрдык тиһийдипт, Хоһ-хоһ сийлэрдипти сийттиһис. Бар дьоммут махталын бараммыт таһталын Мунһаһын уһулуһу оһорун!

Наталья ЗАХАРОВА.

Кэпсээһин баһарабын

ҮӨРЭППИТ ОБОЛОРОМ МАХТАЛА — ҮРДҮК НАБАРААДА

Кырдыаас киһи сүрүһабын. Аһаарытын, баары баарыны. Манна тиһилтэр тыһлар не дуһаһтан таһсаллар. Чэ дьлэриң.



Эдэр-сэһэһ өрдөһтиһе учуутал иһитин баһылаан уон биһр сыйта, 1966-1977 сс. оскуолага үлэһэбиттээриң. Оңчо-тоһу оһоһум кэрчегин бөһөм дьлэни баһылыгытыбыт курдугум. Дьэ, оһу бу балаһан ыһын 28 күнүгэр санаһтылар, дорһуочу, балыкханыык.

Минин, 19-нар сыһылар киһини, киһи-хара буол дьлэни олоһ мунһура суох байдылыгар, олонхо тылынан өтгээһэ: "Баһын саллайдыһа, кутурутун сүһтүйдүн" дьлэ аһаарыла Диринг орто оскуолаһа. Иһи 1956 сый саһа. Бу өңчөлөртөн элбэх, үгүө үгэстэрдыах үөрөх

кыһата эһа. Үрдүк үөрөһкэ нуучча тылын учуутала иһлэһипт 1966-1967 сс. үөрөх сыһылар бөһөм үөрөһипт кыһаһар аһаан үлэһити кэһипт. Директор Роман Максимович Саввин дьлбальгар түбэһипт. Оскуола орто аһаарыт оһорчу аһаарытара 5-8 кыһаастары. Дьэ манна биһе сыһы уһаарыттым. Оһно 5-тэн 8-ка дьлэри үөрөһипт оһолорум бу оскуола 17-с таһаарыла буолбут эһиттэр. Кийилэр оскуоһаны бүтэрбэттэрэ 40 сыйларыны бэлэһитэр көрө түтөннэригэр ыгыран соһуттулар. Хоһ мантык түтөн аайы оскуолаһарыгар хайван

да туох эмэ туһалаары, үөрүүдээһи аһыһар иһлэһиттэр эһит. Билигини үйэ үөрөһөһчөлэриниһи көрүһүнэрэн кэһ тылы эһиттиһэр, кырдыаас учууталларыны ыгыртааһыттар.

40 сый этэргэ дөһөһ. Бүтүн олоһ. Дьэ, дорһоттоор, ытык үрдүтэр сырыттым. Бу аһыт сыһлар усталарыгар бөһөм да оскуола үлэһити уһна баһылыгытыбыт, быһыһар үйэһи алтыһыт-үөрөһипт дьоммуттан тэһ-битим ырааттаһа. 40-тан таһса сыһлаарыны киһи эрэ барыта өйдүүрө буолуо дуо? Саарбахтыы саныһырыһа. Хайа, оһтум

тоттөрү буолла. Уһнуһула-тахтыһи! 1973 с. Диринг орто оскуолаһын 60-тан таһса буолан бүтэрбиттэр. Үө кыһаһынан. Оңчөлөртөн баччаанга дьлэри чыт түмсүүдээх дьлэ эһит! Олоһо-үлэһи иһлэһэлэрин чыһнык, бикэһик буолуттар: өр-уруу, сийэ, хоһ сийэ. Бааллар бары 40-тан таһса сыһлаарыла хоһуоннэриң сыһ-хоһуу улаһаныык уларыһатаһа, хотуһуһаһа. Оһтон үөрө санаатым аз. Билиһэн турар билиһитин-нээрэ лаһта сыйдыһылаах-билиһлээх билиһити харса-хаһыра суох сайдар олоһ хаһаһылытын кыһта тэһитэ олоһ уурһан толору ылаһтаах дьлэ буолбуттар дьлэ иһэр үөрдүм сахалар аһыһаһипт көрөһиттэрэ дьлэ иһэрйи санаатым.

"Бу олоһо оһубутун буларга, киһи-хара үлэһит буоларытыгар үөрөһипт, олоһ уурһубут сыраһан-хараһан сыһаналыытың, умһуһаһыт, маһды махтанаһыт", — дьлэни ыйдыһтылар. Иһэр учууталлаабыт сыһларбын сирбөһөһ, элбэһи эрһитэ санаатым, кырдык да кыратык эһити туһалааһыт эһит буоларым. Учутал киһиэхэ үөрөһипт дьлэни махтыла — саамай үрдүк наһараала, буоларыны чыһчы иһэрйидим. Туох дьлэ махтаныхпын тыһ ууһа тиһибит, үөрөһипт эрө. Барды махтал!

Сиртөн халлаан тэһи ыраарың киһи мээрөһлэһитэ баарай? Оһ да буоллар, саатар, ханна эрэ баар Үөһэ Үрүн Айыһлар олоһторугтан Иһи сир

ньууругар дьлэри норуон-нөрүгү тутуһан да кэмэһидэм-мэт өрөһи үөрүү бэлэһтээбит Диринг орто оскуолаһын 17-с таһаарыһыгар!

Хор, үөрөһипти ырыа ыллаан "мунһаныы", бөл, вальстаан "кулаһаччыһырым", букаһын баһлаһан хаалыым. Кырдыаас кыраттан да үөрөһ дьлэлэрэ оруһааһа, оһтон бу түтүн миһ олоһум уһууругар уһулуһу көмө-тирөһ курдук саныһылаһа.

Барахсаһтар! Бука бары уй-тулаах уһун олоһтонун, чыһкэ-чиргэл, чэһиэн буолун дьлэни үөрүүбүт үрдэ суох дьлэ көргө-төһөн аһыһа амалыһаһыт!

Бу тэрээһити маһды иһлээн-сарылаан биһргэ үөрөһипт дьлэнигэр дьлэни ытыктабылы, таһталы ыһыта, иһлэһипти эрө буолбаһка айыһылыгыһынан даһыны чыһчы Аһнвал айыһылааһ Григорьева-Данилова Любовь Михайловнага, кэһиһкэ кыһаһ дьлэһторугар Хоһотанов Николай Николаевичка, Назарова-Понсева Ольга Ишнокентьевнага, Оболонна-Кузьмина Клавдия Михайловнага, Кырдыһин Афанасий Михайловичка сүһүөһтээх бөһөһ сүгүрүүһан норуон-нөрүгү этэ-бин. Дом!

Учуутал аһа, үлэһи, иһлэһи үйэлэргэ туругурдун!

Улууска баар биһр иһлэһх-тэрбэр иһлэһи күнүһүн иһитиң эррээһ!

ВА. АРЕПИН — Баһыһыт Сыйыт.

ЭБЭРДЭЛИИБИТ!



Биһрээ үөрэммит күндү дьуогабитин Мындабарый бөлүөлээн «Ымы» уһуйаан поварын **Олябрина Николаевна САТЫБАЛДИЕВАНЫ** 60 сааскын туолбут уруйданар күнгүнэн итиштик-истиһик эбэрдэлиибит!

Өрүү чэкириччэбдик дьонтор, ололорго, сизиннэргэр туһалаах тирээк буола сыйдыаргар, чөл доруобуйанан кырдыкка кыйтарбат, ыарыга бэриммэт бизэ санаалаах буол дьээн алгыһыбыт.

Анна орто оскулатын 1972 с. буйуа.

Күндүтүк саныыр эдьиийбитин, балтыбытын **Мария Алексеевна МАКАРОВАНЫ** 65 сааскын туолбутунан эбэрдэлиибит! Күн-дьыл өксүнүн биллинимэ, ыалдыар-кырдыар дьээн аахсыбакка эдэрдий эрчимнэн, сиздээзтик туттан-хаптан чүгэс дьонун сылаас тапталынан кынаптанан мэлдьи үрээкөтө сырыт, үлүн дьоллоох олобу, туйгун доруобуйаны баарарыбыт.



Макаровтар, Пономаревтар, Павловтар, Трофимовтар, Сылантан Макаровтар, Дьячковскайдар.

КОНКУРС ПО ОТБОРУ ЗАСТРОЙЩИКОВ

Администрация МО "Чурапчинский улус" объявляет о проведении конкурса по отбору Застройщиков, участвующего в реализации подпрограммы "Повышение доступности рынка многоквартирных жилых домов" государственной программы "Обеспечение качественного жилищного строительства на 2012-2016 годы" с предоставлением 40% субсидии гражданам приобретающим жилье.

Заявка на участие должна содержать:

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте Минстроя РС(Я) извещения о проведении отбора;

ра, выписку из единого государственного реестра юридических лиц или выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по застройщику;

- учредительные документы организации;
- свидетельство о допуске застройщика, выданное саморегулируемой организацией;
- технические условия на подключение многоквартирного жилого дома инженерным сетям и/или договор на технологическое присоединение к инфраструктуре субъектов естественных монополий;
- разрешение на строительство

многоквартирного жилого дома, правоустанавливающие документы по земельному участку, на котором ведется строительство многоквартирного жилого дома;

план жилого дома.

Срок приема заявок: с 7 октября 2013 года по 17 октября 2013 года.

Документы принимаются в здании МО "Чурапчинский улус (район)", ул. Лезява 41, каб. 33, телефоны для справок: 41-871, 41-242.

Полное Положение конкурса смотрите на официальном сайте Чурапчинского района по адресу: <http://sakhagov.ru/churapchinsky>.

Убаастабыллаах Чурапчы улуунун олохтоохторо!

"Саха Республикатын Улар уена социальнай сайдыыга министиэристибэтин иһигин Чурапчы улуунун иһилиннэ социальнай харалтага уена үлэһит управлениетын" государственнай казеннай тириэстэ 3 уонна онтон албах охсоннай састаарын сэтгэ иһик орлоох дьээн көргөтөн түбөкө иһилилэр бэлэ уонна дастабырыанна ыларга сайабылланна хомуйуугун алтыһыны 7 күнүгүн сардылар.

Сайабылланна социальнай харалта управлениетыгар кэлэн анал билиһинэ суруйулар.

Ирдэһэр докумуонтар:

1. Паасгар (куопуһата).
2. Ордулар төрөбүт сибидьэтэлиһит-балар (куопуһата).
3. Ылал буолууну эбэтэр арахсыты туоһулуур докумуонтар (куопуһалара).
4. Дьээн көргөн састабын туоһулуур ыстыраанка.
5. Эхэ кээмэйдэх хаартыска (2 уст.)

Одо пособиетын аһыар отдел. Билсэр төлүүөн: 41-195.

Убаастабыллаах Чурапчы улуунун олохтоохторо, ыалдыыттар!

Хайахсыт иһилиннэ олохтоохторун көрдөһүүлэринэн күһүңгү мунхалааһыны, иһилиннэ олохтоох куөллэргэ балык иһааа бытархай буолтугунан иһилиннэ территорияттар бээр куөллэргэ хаачыахтааһыны биллэрэбитин иһигинэрэбит.

Иһилиннэ дьаһалтата.

БИЛЭРИИЛЭР

СКПК «Денежный поток» принимает личные сбережения с ежегодной капитализацией, а также выдает займы: потребительский до 70 тысяч сроком до 18 месяцев, пенсионный до 100 тысяч сроком до 24 месяцев, ТП «Боогур».

Тел: 42-411, 8-984-117-41-20.

Установка натяжных потолков. Большой выбор

ОБЪЯВЛЕНИЯ

цветовой лампы. Кам от 700 руб.

Тел: 8-914-82-68-479.

2012 с. «Нэла» массыны уонна 1988 с. сага иһилардаах «Беларусь» тыраактар атыылааһылар. Сайыналарга кэсстилээн.

Тел: 8-984-102-20-17.

Продается а/м УАЗ-бортовой в хорошем состоянии. Утепленная кабина.

Тел: 8-984-102-20-17.

высокой борт, 3 бензобака, ПТС, страховка, все есть. Тел: 8-914-238-26-80.

Сүөһү этин атыылаһыбыт - 240 солк. иһилэһэ.

Билсэр төл: 8-962-733-32-22.

Захаров Василий Петрович аһытар борселибит сүөгүр дастабырыаннага уонна техникскай маастар дьээнэ суорунан аарылаһылар.

Тел: 8-914-238-26-80.

Тыһа, педагогическай үлө ветерана, Хоту көһөрүллүү кыттылаһылар, Хайахсыт иһилиннэ олохтоохтор

КОНДРАТЬЕВА

Евдокия Семеновна

бу дьыл алтыһыны 3 күнүгүн күн сиргэтэн барытынан кутурдуннарын тирдэбит.

- Эдьиийдэр Кондратьева Евдокия Семеновна олохтон туораабытынан ордулорутар, сизиннэргэр, аймахтарыгар Хайахсыт иһилиннэ дьаһалтата, депутаттара, кырдыастарыны Сабито, А.П. Илларионов аһытына Хайахсыт орто оскулаты, «Күтөкөн» уһуйаана.

- Маһаһыт учууталлара Кондратьева Евдокия Семеновна олохтон туораабытынан бары ордулорутар, сизиннэргэр, чүгэс аймахтарыгар М.И. Петрова, И.К. Софронова, Мария, Николай Оксентьевичтар, Мария, Валерий Герасимовтар.

Кэрэһэ, аралара, күтүүтүгөр

АКИМОВ Шакир Анатольевич

эдэр саһытар олохтон туораабытынан көргөһүгөр Роза Леонидовна, ордулорутар, араларытар «Кытыл» ОСХПК салайааччытыгар Собакин Леонид Григорьевичка дэрин кутурдуннарын тирдэбит.

Тыа хаһаайыстыбатын управлениета.

Күндү ийэбит, эбэбит, Арылыах иһилиннэ олохтоох, Хоту көһөрүллүү кыттылаһылар, Герой-ийэ

ЛАЗАРЕВА Анна Петровна

уһун ыарахан ыарыһыттан олохтон туораабытынан кутурдуннарын тирдэбит.

- Лазарева Анна Петровна олохтон туораабытынан ордулорутар, сизиннэргэр, хос сизиннэргэр, балтыларыгар Анна Пантелевоновна, Егор Егорович Поповтарга, кыһалар дьээн көргөһүгөр Чурапчыттан аймахтара Баракселиовтар.

- Лазарева Анна Петровна олохтон туораабытынан уолутар «Калуйа» баһыһыт хаһаайыстыба салайааччытыгар Николай Николаевич Борисовка, сизиннэргэр, эдэр баһыһыттарга Николай Ивановичтыгар Барашковка, Айсен Николаевичтыгар Борисовка Чурапчы улуунун баһыһыт хаһаайыстыбалара.

Аралара, эһилэр, Муома улуунун Бур Сыйыла иһилиннэ олохтоох, Россия, улуус потребительскытын ветерана

КОРЯКИН Егор Константинович

уһун ыарахан ыарыһыттан бу дьыл алтыһыны 5 күнүгүн олохтон туораабытынан

кыһыһытар Мария Егоровна, күтүүтүгөр Альберт Викторовичтыгар Борисовтарга, сизиннэргэр дэрин кутурдуннарын тирдэбит.

Хайахсыт «Күтөкөн» уһуйаанын коллективта.

Хоту көһөрүллүү кыттылаһылар, Олоһулуун иһилиннэ Бочуоттаах олохтоох, техникскай наука кандидата, СГУ, Дь.ТХА доцента, профессор, тылал ветерана, ССРС, РФ анал үрдүк үөрэхтөөһүннэ Бочуоттаах улаһыт

ЕФИМОВ Николай Иванович

ыарахан ыарыһыттан олохтон туораабытынан көргөһүгөр, учууталытыгар Нюрбева Дьэтириэтигар, ордулорутар, аймахтарыгар, дьуөгүлэригар Диана Гаврильевна, Ульяна Михайловна, Альбина Иннокентьевна кутурдуннарын тирдэбит.

Чурапчыттан Евдокия Сивцева - Кэжэһинна.

Аралара, эһилэр, Муома улуунун Бур Сыйыла иһилиннэ олохтоох, Россия, улуус потребительскытын ветерана

КОРЯКИН Егор Константинович

уһун ыарахан ыарыһыттан бу дьыл алтыһыны 5 күнүгүн олохтон туораабытынан

кыһыһытар Мария Егоровна, күтүүтүгөр Альберт Викторовичтыгар Борисовтарга, сизиннэргэр дэрин кутурдуннарын тирдэбит.

Хайахсыт «Күтөкөн» уһуйаанын коллективта.

Акция «Отмена пеней по кредитам физических лиц»

Доводим до сведения клиентов АЗБ, что в период с 20 сентября по 20 декабря 2013 года банком проводится акция по отмене пеней по проблемным кредитам физических лиц*.

Пени отменяются при полном погашении просроченной задолженности по основному долгу и процен-

там продолжительностью 60 и более дней.

Дополнительную информацию, в том числе о величине задолженности на конкретную дату и способах ее погашения вы можете получить в любом из отделений банка или позвонив в контактный центр по бесплатному круглосуточному

телефону: 8 (800) 100-34-22, или на сайте www.albank.ru в разделе «Кредитование» на вкладке «Физическим лицам».

*А — кроме суд в форме соглашения по кредитным картам; по кредитным договорам в вынесенным судебным решениям по кредитным договорам, переданным в судебные органы для подачи искового заявления о взыскании задолженности.

АКБ «Алмэзэргинбанк» ОАО, г. Якутск, пр. Ленина, 1. Генеральная лицензия ЦБ РФ №2602 от 27.08.2012 г. На правах рекламы.

Редактор - директор - А.А. ЗАХАРОВ.
Экспертный секретарь, экономика, спорт, тыа хаһаайыстыбатын отдела - А.М. СЛЕПЦОВ.
Корреспондент - А.Д. ДЬЯЧКОВСКАЯ.
Корректор - В.Н. ПЕТРОВА.
Верстальщик - Ф.А. ПРОТОДЬЯКОНОВ.
Бачээтэтиччи - С.А. ПАВЛОВ.

Тэрийэн таһаараччылар: СР Правительствота, Чурапчы улуунун "Сага олох" редакционнай-издательскай холбоһук автономнай учреждение. Российской Федерация Роскомнадзор СР управлениетыгар 2012 с. кулун тутар 15 күнүгэр регистрацыйааһыт нүмэра - ПИ №14-0238.

ААДЫРЫСЫТ: 678670, Чурапчы сэл., Карл Маркс уул., 26 "а". Телефоннарбыт: редактор - 41-332, отделлар - 41-265, 41-358. E-mail: sagaoloh@mail.ru

Бачээкэ сакаас: №154 (10773) Тираж 1600. Хаһыат сыманата: 10 солк.

Сага олох
Автор сурулар аһылар санаа редакция позициятыгар маһаран сеп тубайар буолбатах. Сурулаа иһилэр чыгылар кырдыаахтарыгар эһилиннэ аһыт тус бэйлэ сүтэр.